



Nudzədzə veviwo

Biotech numiemiewo fe asitsatsa le 2010 me.

Si Clive, Gomedola kple zimenəla na ISAAA, wə.

BIOTECH numiemiewo gba go de hekta miliar qeka dzi.

2010 enye biotech numiemiewo fe agbledede kple wofe asitsatsa fe fè 15 lia qdu, (1996-2010).

Le 1996 kple 2010 dome la, anyigba siwo dzi wode GM gble le la wu miliar qeka, tefe si sə kple Amerika alo China fe lolome) si dee fia nyatetetə be numiemie siwo ŋu wotro asi le fe dodo xo anyi nə.

Tso 1996 va se de 2010 me la, anyigba fe kekeme si dzi wode biotech numiemiewo fe agble do la galolo de edzi tefe 87, esi wə be biotech numiemiewo fe dodo tro zu agbledede mənu yeye si dzi woda asi do kaba. Le 2010 me, agble sia dede dzi de edzi ne eglo 10%, eye wòde hekta milion 148. Dzidədzi hekta milion 14 nye nu si de ŋgo le fè 15 siawo me. "Numiemie tsakatsaka dodowo le ŋgo dem, eye wòde hekta milion 180 tso fè 2009 me va milion 205 le fè 2010 me. Dzidədzi sia nye 14% eye wodoe de hekta milion 25 dzi". Dukə siwo le numiemie siwo ŋu wotro asi le dom la, de ŋgo ŋuto, eye wode 29, le esi wonye 25 le fè 2009 me ; zi gbātə enye esi, dukə ewo gbātə siwo dea numiemie siwo ŋu wotro asi le fe agblewo la, de sia de dee wòwu hekta milion qeka. Le dukə 29 siwo doa numiemie siwo ŋu wotro asi le la, ame siwo le eme ade miliar 4 alo 59%, eye wowu xexea me nolawo fe afā.

Dukə etə eyewo, Pakistā, Birmania kple Suède wode gbefə faa be yewoage de numiemie siawo dodo me zi gbātə le fè 2010 me. Dzamani dukə hā l5 be yeagadze gome.

Le dukə 29 siwo le numiemie siwo ŋu wotro asi le ŋudo wəm le fè 2010 me la, 19 tso dukə made ŋgəwo me, eye 10 koe tso dukə de ŋgəwo me ; heyi edzi la, dukə 30 bubuwo le numiemie siawo flem va wo gbə, ale wə wo katā fe fufoso le dukə 59 siwo da asi de numiemie siawo zazā dzi, edodo alo efefle ; ame 75% le xexea me godoo ye tso dukə 59 siawo me.

Le 2010 me la, agble sia delawo ade milion 15,4 , nu si de ŋgo ŋuto, eye vevietə wofe 90% alo milion 14,4 nye agbledela sue siwo si aləme mele o le dukə made ŋgəwo me. Xexlēme sia mede tututu o, le vide siwo va ve eme la ŋu ta. Nu si gawə nuku enye, tso fè 1996 me le xexe me godoo la, agbledela siawo doe zi milion alafa qeka be yewoado alo agado numiemie siawo wu fè sia fè, le vide sə gbə si hem wôle vae la ta.

Dukə made ŋgəwo do nu siawo fe 48% le fè 2010 me, eye wòawu dukə de ŋgəwo tə hafi fè 2015 naqo. Numiemie siawo fe adzo le agbə səm de edzi ŋuto le dukə made ŋgəwo me ; woade 17% alo hekta milion 10,2 le esi dukə de ŋgəwo tə le 5% alo hekta 3,8 ko.

Dukə made ŋgə atə gbātə siwo le biotech numiemie gbledede siawo ŋudo wəm la woe nye China, India le Asia nyigba dzi, Brazilia kple Argentina le Amerika nyigba dzi kpakple Dziehe Afrika.

Brazilia si de ŋgɔ le numiemie siawo dodo me le dziehe Amerika nyigba dzi la, gadzi wofe dodo de dzi wu du sia du le xexea me ; dzidzedzi sia yi hekta milion 4.

Le Ostralia, numiemie siawo fe agbledede gale eme vam le kudjidi so gbo megbe, tso fè yi fè fe dzidzedzi gātɔ, le soso de nu ŋu : tso 184% heyi hekta 683.000.

Burkina Faso enye dukɔ evelia le numiemie dodo fe keke de dzi me (126%), kple edola siwo fe anyigba fe kekeme de hekta 260 000, nu si de ŋgɔ wu amewo katā tɔ, eye wowɔ 65%.

Le Birmania, agbledela sue 375.000 wodo qeti si ŋu wotro asii le hekta 270.000 dzi kple dzidzedze nyuie, nu si xɔ 75% le qeti siwo katā wodo le dukɔ fe anyigba dzi.

Le India, fè asiekelia fe numiemie siwo ŋu wotro asi le gale edzi yim kple nudola milion 6,3 siwo de hekta milion 9,4 alo 86%.

Mexico dukɔ te biotech numiemie gblede sia kpɔ le bligblede ŋu kple dzidzedze nyuie.

Abloti dukɔ enyi siwo de ŋgɔ le numiemie gble siawo dede me la, de bligble alo yevu dzete si me goma le “Amflora”, nu si dzi Abloti dukɔ fofuwo da asi do nyitsɔ laa (asidada gbātɔ de numiemie gblede si xɔ fè 13 le UE me).

Zi gbātɔe nye esi biotech numiemie xɔ tefe 10% de hectar miliar 1,5 dzi, eye le dukɔ 29 siwo de biotech numiemiegblewo va yi le fè 2010 me la, woakpɔ agblede nyigbawo wu 50%.

Numiemie tsakatsakawo dodo le vevie le biotech gblede nyawo me ; dukɔ 11 siwo me dukɔ made ŋgɔ le, do ale numiemiewo le fè 2010 me, esi so kple hekta milion 32,2 alo numiemie tsakatsaka 22% de hekta milion 148 dzi.

Tso 1996 va se de 2009 me la, numiemie gblededewo kpe de dukɔme ŋgɔdede nyawo ŋu, esime wònà agbleme nukuwo fe dzidzedzi kple wofe asixɔxɔ de dɔlar 65 ; eye wogakpɔ nu siwo fo xlā mí ta to kilo milion 393 fe aqù dodo fe vidé me ; le fè 2009 qède ko, ejidji ya gbegblè fe ŋusèn kpɔ tɔ kilo milion 18, nu si nye lɔri milion 8 wɔwɔ fe qidji kpɔ tɔ. Egakpɔ numiemie vovovowo ta, le hekta milion 75 fe anyigba tativli me ; eye wogakpèna de ame ŋu to ahedada qidji kpɔ tɔ me le kpekpedeŋu si wònà agbledela sue milion 14,4 siwo le ahedada ŋutɔŋutɔ tɔwo dome le xexea me.

Didi vevi ade ku de nuwo fe zɔzɔ nyuie ŋu, hena kadede me nɔnɔ le nua fe asi kple efe dɔwɔwɔ nyuie dome, hiā be wofe dɔdeasiwo asesè gake womaxɔ asi o, na dukɔ sue siwo fe ŋgɔdede medi naneke o.

Biotech nuku fafā fe asi de dɔlar miliar 11,2 le fè 2010 me ; na biotech bli dzadzra, Soja nukuwo kple qeti la, wofe asi ade dɔlar miliar 150 fè deka.

Le fe atɔ siwo gbona me la, dzidefo li : bli mase kudjidi ava me le 2012 me ; sikatsi mɔlu le 2013 me kple biotech bli hafi 2015 fe taqodzinu ava me. Esi akpe de Asia dukɔ me nɔla ahedala miliar deka ko ŋu, siwo qua mɔlu qède ko. Biotech numiemiewo ate ŋu kpe de fè 2015 fe taqodzinuwo ŋu ŋutɔ le ahedada qidji kpɔ tɔ me afā, le nukuwo fe dzidzi de dzi, le susu sia ta be woade bubu ISAAA Gomedola fe domenyinuwo ŋu, ame si xɔ Nobel bubu dzesi le fè 1970 me, Norman borlaug, “Agbleme nukuwo” takpɔla, si de ame miliar qidji tso dɔwuame me.

Nyanyanana vovovowo le ISAAA Brief 42 “Global Status of commercialized Biotech/GM Crops : 2010” Enlɔla : Clive James. Hena Nyanyanana bubuwo xɔxɔ la : <http://www.isaaa.org> alo woakpɔ ISAAA Afri Center le africenter@isaaa.org, alo e-mail to info@isaaa.org dzi.